

# ŠIBENSKI LIST

ORGAN SOCIJALISTIČKOG SAVEZA RADNOG NARODA KOTARA ŠIBENIK

BRJ 255 — GOD. VI.

ŠIBENIK, 31. SRPNJA 1957.

IZLAZI SVAKE SRIJEDE

Jubilej Komunističke partije Hrvatske

## Jedna značajna godišnjica

Ovih dana slavi se u našoj Republici jedna značajna godišnjica. Drugog augusta navršava se točno 20 godina od onog dana, kada su delegati partijskih organizacija iz raznih krajeva Hrvatske krenuli u jednu šumicu iznad Tepca, nedaleko od Samobora, na osnivački kongres KP Hrvatske. Tim događajem ostvarena je direktiva četvrte zemaljske konferencije KPJ o osni-

vanju nacionalnih komiteta partija. Osnivački kongres KP Hrvatske predstavlja značajan događaj u predratnoj aktivnosti naše Partije. Kongresu je pored mnogih poznatih revolucionera: Markovca, Kraša, Džaje, Gregorića i drugih, prisustvovao i drug Tito.

Na inicijativu Republičkog odbora za proslavu dvadeset godišnjice osnivanja KP Hrvatske u svim krajevima naše Republike održavaju se priredbe u čast ovog značajnog datuma. Završne svečanosti upravo su u toku. Na osnovu prigodnih materijala, koji su dostavljeni kotarskim i općinskim komitetima od Republičkog odbora za proslavu, a u kojima je obrađen period predratne djelatnosti Partije, ovih dana se održavaju svečani sastanci osnovnih organizacija Saveza komunista, na kojima se članstvo Saveza komunista i ostali radni ljudi upoznaju sa razvojem KP Hrvatske i njenom ulogom u historijskim danima naših naroda. Iz raznih krajeva stižu vijesti o akcijama obilježavanja onih mjesta, gdje su održavani sastanci članova Partije i osnovnih partijskih organizacija (čelija). Stari članovi Partije iznose svoja sjećanja i uspomene na te dane.

Osobito svečani karakter imaju proslave u Zagrebu. Obilježavajući završni dio svečanosti Centralni komitet Saveza komunista Hrvatske država 1. kolovoza svečanu plenarnu sjednicu u dvorani Vijeća proizvođača Sabora NR Hrvatske. O zračaju osnivanja KP Hrvatske referat podnosi član Izvršnog komiteta Centralnog komiteta SK Hrvatske drug Mile Počuča. Osim toga, istog dana održava se svečana akademija u Radničkom domu, kojoj će prisustvovati oko 1500 članova Saveza komunista, aktivista političkih i društvenih organizacija, stariji članovi KP i drugi uzvanici. Referat o 20-godišnjici KP podnijet će drug dr. Pavle Gregorić, jedan od učesnika osnivačkog kongresa KP Hrvatske. I. K.

## OTKRIVEN SPOMENIK

Otkrivanje spomenika palim borcima u Sapinim Docima, narod tog mjesta i okolnih sela na dostojan način je proslavio Dan ustanka naroda Hrvatske.

Proslava je počela sviranjem državne himne koju je intonirala primostenska glazba, a potom je održan veliki zbor kojem je prisustvovalo nekoliko hiljada ljudi iz tog kraja. Na svečano ukrašenju tribini nalazili su se predstavnicima vlasti, političkih i društvenih organizacija kotara, te primostenske i trogirске općine. Okupljeni narod je toplo pozdravio drugove Petra Škaricu, predsjednika Narodnog odbora kotara i Tomu Nižića, potpukovnika JNA, koji su evocirali uspomene na slavne dane Oslobođilačkog rata u kojima je listom učestvovao i narod ovog područja i tom prilikom pridonio velike žrtve. Nakon mitinga je uz zvukove posmrtnog marša otkriven spomenik, koji je narod Sapinih Docia i okolnih sela podigao u znak zahvalnosti svojim poginulim sinovima.

### PROSLAVA 27. SRPNJA U ŽIRJU

Pred mnoštvom mještana i pripadnika JNA, koji su ispunili seoski trg, sa balkona Zadrugnog doma pročitana je referat o značaju Dana ustanka u Hrvatskoj. Potom je otkrivena spomen ploča palim borcima u toku NOB iz ovog sela. Položen je vijenac koji su izradile ovdajšnje omladinke.

Poslije svečanosti održano je narodno veselje u sali Zadrugnog doma. (rd)



Pogled na Drniš

## Proslava Dana ustanka na kotaru Narod položio vijence na grobove palih

U čitavoj kninskoj krajini održana je zajednička proslava Dana ustanka naroda Hrvatske i 20-godišnjice osnutka Komunističke partije Hrvatske.

U predvečerje praznika zaplamsali su krijesovi na planinskim vrhuncima i brdima, a i stara kninska tvrđava bila je bogato osvijetljena. U gradu su bile istaknute mnogobrojne zastave i prigodne farole. U jednom izlogu postavljene su slike narodnih heroja, a izložena je i politička literatura iz vremena NOB-e, a u drugom su izložene fotografije desanta na Drvar. Vojni muzika je priredila promenađni koncert. Na čitavom području izvršen je posjet grobovima palih boraca, spomenicima i kosturnicama na koje su položeni vijenci. Održano je nekoliko kulturnih i sportskih priredbi. U Kninu je gostovalo omladinsko KUD «Ivo Lola Ribar» iz Prištine, koje je u domu JNA izvelo potresnu dramu iz NOR-a «Lekcija». Naravno, čito je velika svečanost održana u

selu Očestovu, gdje je izvršena sahrana palih boraca u zajedničku kosturnicu.

Proslava Dana ustanka bila je povezana s proslavom 20-godišnjice osnutka Komunističke partije

Hrvatske. Sve organizacije SK održale su svečane sjednice, na kojima su podnijeti referati o historijatu KPH. Pored članova SK, svečanim sastancima prisustvovali su mnogi gosti.

## Svečana sahrana posmrtnih ostataka palih boraca

Očestovo je ustaničko selo. Za čitavo vrijeme rata na području ovog mjesta vodile su se mnoge borbe u kojima je izgubilo život velik broj znanih i neznanih boraca. Njihovi grobovi bili su rasijani na očestovačkom kamenjaru. Danas su kosti 53 pala junaka prikupljene i na svečan način sahranjene u zajedničku kosturnicu, koja je podignuta u blizini škole. Sahrana je izvršena u prisustvu predstavničkih vlasti, JNA, političkih i društvenih organizacija, te velikog broja mještana, naroda iz susjednih sela i građana Knina.

Pred otvorenim kosturnicom govorio je prvoborac Luka Tanjga, predsjednik Općinskog odbora Saveza boraca Knin. Nakon odavanja počasti palim borcima minutom šutnje, kovčez sa posmrtnim ostacima spuštenu su u kosturnicu uz počasne plote pripadnika Armije i uz zvukove posmrtnog marša, koji je intonirala vojna muzika. Na kraju su položeni vijenci općinskih i mjesnih političkih i društvenih organizacija.

PROSLAVA U MURTERU

U Murteru je svečanije no ikada dosad, proslavljen praznik naroda Hrvatske. Tog dana u mjesto je stigao velik broj izletnika iz Drniša, Šibenika, Zadra i Vodica. Položeni su vijenci na grobove palih boraca, a predveče je Drniška narodna glazba održala koncert na obali pred velikim brojem mještana i gostiju.

PROSLAVA U ŽIRJU

U Murteru je svečanije no ikada dosad, proslavljen praznik naroda Hrvatske. Tog dana u mjesto je stigao velik broj izletnika iz Drniša, Šibenika, Zadra i Vodica. Položeni su vijenci na grobove palih boraca, a predveče je Drniška narodna glazba održala koncert na obali pred velikim brojem mještana i gostiju.

PROSLAVA U ŽIRJU

U Murteru je svečanije no ikada dosad, proslavljen praznik naroda Hrvatske. Tog dana u mjesto je stigao velik broj izletnika iz Drniša, Šibenika, Zadra i Vodica. Položeni su vijenci na grobove palih boraca, a predveče je Drniška narodna glazba održala koncert na obali pred velikim brojem mještana i gostiju.

PROSLAVA U ŽIRJU

U Murteru je svečanije no ikada dosad, proslavljen praznik naroda Hrvatske. Tog dana u mjesto je stigao velik broj izletnika iz Drniša, Šibenika, Zadra i Vodica. Položeni su vijenci na grobove palih boraca, a predveče je Drniška narodna glazba održala koncert na obali pred velikim brojem mještana i gostiju.

PROSLAVA U ŽIRJU

U Murteru je svečanije no ikada dosad, proslavljen praznik naroda Hrvatske. Tog dana u mjesto je stigao velik broj izletnika iz Drniša, Šibenika, Zadra i Vodica. Položeni su vijenci na grobove palih boraca, a predveče je Drniška narodna glazba održala koncert na obali pred velikim brojem mještana i gostiju.

PROSLAVA U ŽIRJU

U Murteru je svečanije no ikada dosad, proslavljen praznik naroda Hrvatske. Tog dana u mjesto je stigao velik broj izletnika iz Drniša, Šibenika, Zadra i Vodica. Položeni su vijenci na grobove palih boraca, a predveče je Drniška narodna glazba održala koncert na obali pred velikim brojem mještana i gostiju.

PROSLAVA U ŽIRJU

U Murteru je svečanije no ikada dosad, proslavljen praznik naroda Hrvatske. Tog dana u mjesto je stigao velik broj izletnika iz Drniša, Šibenika, Zadra i Vodica. Položeni su vijenci na grobove palih boraca, a predveče je Drniška narodna glazba održala koncert na obali pred velikim brojem mještana i gostiju.

PROSLAVA U ŽIRJU

U Murteru je svečanije no ikada dosad, proslavljen praznik naroda Hrvatske. Tog dana u mjesto je stigao velik broj izletnika iz Drniša, Šibenika, Zadra i Vodica. Položeni su vijenci na grobove palih boraca, a predveče je Drniška narodna glazba održala koncert na obali pred velikim brojem mještana i gostiju.

PROSLAVA U ŽIRJU

U Murteru je svečanije no ikada dosad, proslavljen praznik naroda Hrvatske. Tog dana u mjesto je stigao velik broj izletnika iz Drniša, Šibenika, Zadra i Vodica. Položeni su vijenci na grobove palih boraca, a predveče je Drniška narodna glazba održala koncert na obali pred velikim brojem mještana i gostiju.

PROSLAVA U ŽIRJU

U Murteru je svečanije no ikada dosad, proslavljen praznik naroda Hrvatske. Tog dana u mjesto je stigao velik broj izletnika iz Drniša, Šibenika, Zadra i Vodica. Položeni su vijenci na grobove palih boraca, a predveče je Drniška narodna glazba održala koncert na obali pred velikim brojem mještana i gostiju.

PROSLAVA U ŽIRJU

U Murteru je svečanije no ikada dosad, proslavljen praznik naroda Hrvatske. Tog dana u mjesto je stigao velik broj izletnika iz Drniša, Šibenika, Zadra i Vodica. Položeni su vijenci na grobove palih boraca, a predveče je Drniška narodna glazba održala koncert na obali pred velikim brojem mještana i gostiju.

PROSLAVA U ŽIRJU

U Murteru je svečanije no ikada dosad, proslavljen praznik naroda Hrvatske. Tog dana u mjesto je stigao velik broj izletnika iz Drniša, Šibenika, Zadra i Vodica. Položeni su vijenci na grobove palih boraca, a predveče je Drniška narodna glazba održala koncert na obali pred velikim brojem mještana i gostiju.

PROSLAVA U ŽIRJU

U Murteru je svečanije no ikada dosad, proslavljen praznik naroda Hrvatske. Tog dana u mjesto je stigao velik broj izletnika iz Drniša, Šibenika, Zadra i Vodica. Položeni su vijenci na grobove palih boraca, a predveče je Drniška narodna glazba održala koncert na obali pred velikim brojem mještana i gostiju.

PROSLAVA U ŽIRJU

U Murteru je svečanije no ikada dosad, proslavljen praznik naroda Hrvatske. Tog dana u mjesto je stigao velik broj izletnika iz Drniša, Šibenika, Zadra i Vodica. Položeni su vijenci na grobove palih boraca, a predveče je Drniška narodna glazba održala koncert na obali pred velikim brojem mještana i gostiju.

PROSLAVA U ŽIRJU

U Murteru je svečanije no ikada dosad, proslavljen praznik naroda Hrvatske. Tog dana u mjesto je stigao velik broj izletnika iz Drniša, Šibenika, Zadra i Vodica. Položeni su vijenci na grobove palih boraca, a predveče je Drniška narodna glazba održala koncert na obali pred velikim brojem mještana i gostiju.

PROSLAVA U ŽIRJU

U Murteru je svečanije no ikada dosad, proslavljen praznik naroda Hrvatske. Tog dana u mjesto je stigao velik broj izletnika iz Drniša, Šibenika, Zadra i Vodica. Položeni su vijenci na grobove palih boraca, a predveče je Drniška narodna glazba održala koncert na obali pred velikim brojem mještana i gostiju.

PROSLAVA U ŽIRJU

U Murteru je svečanije no ikada dosad, proslavljen praznik naroda Hrvatske. Tog dana u mjesto je stigao velik broj izletnika iz Drniša, Šibenika, Zadra i Vodica. Položeni su vijenci na grobove palih boraca, a predveče je Drniška narodna glazba održala koncert na obali pred velikim brojem mještana i gostiju.

PROSLAVA U ŽIRJU

U Murteru je svečanije no ikada dosad, proslavljen praznik naroda Hrvatske. Tog dana u mjesto je stigao velik broj izletnika iz Drniša, Šibenika, Zadra i Vodica. Položeni su vijenci na grobove palih boraca, a predveče je Drniška narodna glazba održala koncert na obali pred velikim brojem mještana i gostiju.

PROSLAVA U ŽIRJU

U Murteru je svečanije no ikada dosad, proslavljen praznik naroda Hrvatske. Tog dana u mjesto je stigao velik broj izletnika iz Drniša, Šibenika, Zadra i Vodica. Položeni su vijenci na grobove palih boraca, a predveče je Drniška narodna glazba održala koncert na obali pred velikim brojem mještana i gostiju.

PROSLAVA U ŽIRJU

U Murteru je svečanije no ikada dosad, proslavljen praznik naroda Hrvatske. Tog dana u mjesto je stigao velik broj izletnika iz Drniša, Šibenika, Zadra i Vodica. Položeni su vijenci na grobove palih boraca, a predveče je Drniška narodna glazba održala koncert na obali pred velikim brojem mještana i gostiju.

PROSLAVA U ŽIRJU

U Murteru je svečanije no ikada dosad, proslavljen praznik naroda Hrvatske. Tog dana u mjesto je stigao velik broj izletnika iz Drniša, Šibenika, Zadra i Vodica. Položeni su vijenci na grobove palih boraca, a predveče je Drniška narodna glazba održala koncert na obali pred velikim brojem mještana i gostiju.

PROSLAVA U ŽIRJU

U Murteru je svečanije no ikada dosad, proslavljen praznik naroda Hrvatske. Tog dana u mjesto je stigao velik broj izletnika iz Drniša, Šibenika, Zadra i Vodica. Položeni su vijenci na grobove palih boraca, a predveče je Drniška narodna glazba održala koncert na obali pred velikim brojem mještana i gostiju.

PROSLAVA U ŽIRJU

U Murteru je svečanije no ikada dosad, proslavljen praznik naroda Hrvatske. Tog dana u mjesto je stigao velik broj izletnika iz Drniša, Šibenika, Zadra i Vodica. Položeni su vijenci na grobove palih boraca, a predveče je Drniška narodna glazba održala koncert na obali pred velikim brojem mještana i gostiju.

PROSLAVA U ŽIRJU

U Murteru je svečanije no ikada dosad, proslavljen praznik naroda Hrvatske. Tog dana u mjesto je stigao velik broj izletnika iz Drniša, Šibenika, Zadra i Vodica. Položeni su vijenci na grobove palih boraca, a predveče je Drniška narodna glazba održala koncert na obali pred velikim brojem mještana i gostiju.

PROSLAVA U ŽIRJU

U Murteru je svečanije no ikada dosad, proslavljen praznik naroda Hrvatske. Tog dana u mjesto je stigao velik broj izletnika iz Drniša, Šibenika, Zadra i Vodica. Položeni su vijenci na grobove palih boraca, a predveče je Drniška narodna glazba održala koncert na obali pred velikim brojem mještana i gostiju.

PROSLAVA U ŽIRJU

U Murteru je svečanije no ikada dosad, proslavljen praznik naroda Hrvatske. Tog dana u mjesto je stigao velik broj izletnika iz Drniša, Šibenika, Zadra i Vodica. Položeni su vijenci na grobove palih boraca, a predveče je Drniška narodna glazba održala koncert na obali pred velikim brojem mještana i gostiju.

PROSLAVA U ŽIRJU

U Murteru je svečanije no ikada dosad, proslavljen praznik naroda Hrvatske. Tog dana u mjesto je stigao velik broj izletnika iz Drniša, Šibenika, Zadra i Vodica. Položeni su vijenci na grobove palih boraca, a predveče je Drniška narodna glazba održala koncert na obali pred velikim brojem mještana i gostiju.

PROSLAVA U ŽIRJU

U Murteru je svečanije no ikada dosad, proslavljen praznik naroda Hrvatske. Tog dana u mjesto je stigao velik broj izletnika iz Drniša, Šibenika, Zadra i Vodica. Položeni su vijenci na grobove palih boraca, a predveče je Drniška narodna glazba održala koncert na obali pred velikim brojem mještana i gostiju.

PROSLAVA U ŽIRJU

U Murteru je svečanije no ikada dosad, proslavljen praznik naroda Hrvatske. Tog dana u mjesto je stigao velik broj izletnika iz Drniša, Šibenika, Zadra i Vodica. Položeni su vijenci na grobove palih boraca, a predveče je Drniška narodna glazba održala koncert na obali pred velikim brojem mještana i gostiju.

PROSLAVA U ŽIRJU

U Murteru je svečanije no ikada dosad, proslavljen praznik naroda Hrvatske. Tog dana u mjesto je stigao velik broj izletnika iz Drniša, Šibenika, Zadra i Vodica. Položeni su vijenci na grobove palih boraca, a predveče je Drniška narodna glazba održala koncert na obali pred velikim brojem mještana i gostiju.

PROSLAVA U ŽIRJU

U Murteru je svečanije no ikada dosad, proslavljen praznik naroda Hrvatske. Tog dana u mjesto je stigao velik broj izletnika iz Drniša, Šibenika, Zadra i Vodica. Položeni su vijenci na grobove palih boraca, a predveče je Drniška narodna glazba održala koncert na obali pred velikim brojem mještana i gostiju.

PROSLAVA U ŽIRJU

U Murteru je svečanije no ikada dosad, proslavljen praznik naroda Hrvatske. Tog dana u mjesto je stigao velik broj izletnika iz Drniša, Šibenika, Zadra i Vodica. Položeni su vijenci na grobove palih boraca, a predveče je Drniška narodna glazba održala koncert na obali pred velikim brojem mještana i gostiju.

PROSLAVA U ŽIRJU

U Murteru je svečanije no ikada dosad, proslavljen praznik naroda Hrvatske. Tog dana u mjesto je stigao velik broj izletnika iz Drniša, Šibenika, Zadra i Vodica. Položeni su vijenci na grobove palih boraca, a predveče je Drniška narodna glazba održala koncert na obali pred velikim brojem mještana i gostiju.

PROSLAVA U ŽIRJU

U Murteru je svečanije no ikada dosad, proslavljen praznik naroda Hrvatske. Tog dana u mjesto je stigao velik broj izletnika iz Drniša, Šibenika, Zadra i Vodica. Položeni su vijenci na grobove palih boraca, a predveče je Drniška narodna glazba održala koncert na obali pred velikim brojem mještana i gostiju.

PROSLAVA U ŽIRJU

U Murteru je svečanije no ikada dosad, proslavljen praznik naroda Hrvatske. Tog dana u mjesto je stigao velik broj izletnika iz Drniša, Šibenika, Zadra i Vodica. Položeni su vijenci na grobove palih boraca, a predveče je Drniška narodna glazba održala koncert na obali pred velikim brojem mještana i gostiju.

PROSLAVA U ŽIRJU

U Murteru je svečanije no ikada dosad, proslavljen praznik naroda Hrvatske. Tog dana u mjesto je stigao velik broj izletnika iz Drniša, Šibenika, Zadra i Vodica. Položeni su vijenci na grobove palih boraca, a predveče je Drniška narodna glazba održala koncert na obali pred velikim brojem mještana i gostiju.

PROSLAVA U ŽIRJU

U Murteru je svečanije no ikada dosad, proslavljen praznik naroda Hrvatske. Tog dana u mjesto je stigao velik broj izletnika iz Drniša, Šibenika, Zadra i Vodica. Položeni su vijenci na grobove palih boraca, a predveče je Drniška narodna glazba održala koncert na obali pred velikim brojem mještana i gostiju.

PROSLAVA U ŽIRJU

U Murteru je svečanije no ikada dosad, proslavljen praznik naroda Hrvatske. Tog dana u mjesto je stigao velik broj izletnika iz Drniša, Šibenika, Zadra i Vodica. Položeni su vijenci na grobove palih boraca, a predveče je Drniška narodna glazba održala koncert na obali pred velikim brojem mještana i gostiju.

PROSLAVA U ŽIRJU

U Murteru je svečanije no ikada dosad, proslavljen praznik naroda Hrvatske. Tog dana u mjesto je stigao velik broj izletnika iz Drniša, Šibenika, Zadra i Vodica. Položeni su vijenci na grobove palih boraca, a predveče je Drniška narodna glazba održala koncert na obali pred velikim brojem mještana i gostiju.

PROSLAVA U ŽIRJU

U Murteru je svečanije no ikada dosad, proslavljen praznik naroda Hrvatske. Tog dana u mjesto je stigao velik broj izletnika iz Drniša, Šibenika, Zadra i Vodica. Položeni su vijenci na grobove palih boraca, a predveče je Drniška narodna glazba održala koncert na obali pred velikim brojem mještana i gostiju.

PROSLAVA U ŽIRJU

U Murteru je svečanije no ikada dosad, proslavljen praznik naroda Hrvatske. Tog dana u mjesto je stigao velik broj izletnika iz Drniša, Šibenika, Zadra i Vodica. Položeni su vijenci na grobove palih boraca, a predveče je Drniška narodna glazba održala koncert na obali pred velikim brojem mještana i gostiju.

PROSLAVA U ŽIRJU

U Murteru je svečanije no ikada dosad, proslavljen praznik naroda Hrvatske. Tog dana u mjesto je stigao velik broj izletnika iz Drniša, Šibenika, Zadra i Vodica. Položeni su vijenci na grobove palih boraca, a predveče je Drniška narodna glazba održala koncert na obali pred velikim brojem mještana i gostiju.

PROSLAVA U ŽIRJU

U Murteru je svečanije no ikada dosad, proslavljen praznik naroda Hrvatske. Tog dana u mjesto je stigao velik broj izletnika iz Drniša, Šibenika, Zadra i Vodica. Položeni su vijenci na grobove palih boraca, a predveče je Drniška narodna glazba održala koncert na obali pred velikim brojem mještana i gostiju.

PROSLAVA U ŽIRJU

U Murteru je svečanije no ikada dosad, proslavljen praznik naroda Hrvatske. Tog dana u mjesto je stigao velik broj izletnika iz Drniša, Šibenika, Zadra i Vodica. Položeni su vijenci na grobove palih boraca, a predveče je Drniška narodna glazba održala koncert na obali pred velikim brojem mještana i gostiju.

PROSLAVA U ŽIRJU

U Murteru je svečanije no ikada dosad, proslavljen praznik naroda Hrvatske. Tog dana u mjesto je stigao velik broj izletnika iz Drniša, Šibenika, Zadra i Vodica. Položeni su vijenci na grobove palih boraca, a predveče je Drniška narodna glazba održala koncert na obali pred velikim brojem mještana i gostiju.

PROSLAVA U ŽIRJU

U Murteru je svečanije no ikada dosad, proslavljen praznik naroda Hrvatske. Tog dana u mjesto je stigao velik broj izletnika iz Drniša, Šibenika, Zadra i Vodica. Položeni su vijenci na grobove palih boraca, a predveče je Drniška narodna glazba održala koncert na obali pred velikim brojem mještana i gostiju.

PROSLAVA U ŽIRJU

U Murteru je svečanije no ikada dosad, proslavljen praznik naroda Hrvatske. Tog dana u mjesto je stigao velik broj izletnika iz Drniša, Šibenika, Zadra i Vodica. Položeni su vijenci na grobove palih boraca, a predveče je Drniška narodna glazba održala koncert na obali pred velikim brojem mještana i gostiju.

PROSLAVA U ŽIRJU

U Murteru je svečanije no ikada dosad, proslavljen praznik naroda Hrvatske. Tog dana u mjesto je stigao velik broj izletnika iz Drniša, Šibenika, Zadra i Vodica. Položeni su vijenci na grobove palih boraca, a predveče je Drniška narodna glazba održala koncert na obali pred velikim brojem mještana i gostiju.

PROSLAVA U ŽIRJU

U Murteru je svečanije no ikada dosad, proslavljen praznik naroda Hrvatske. Tog dana u mjesto je stigao velik broj izletnika iz Drniša, Šibenika, Zadra i Vodica. Položeni su vijenci na grobove palih boraca, a predveče je Drniška narodna glazba održala koncert na obali pred velikim brojem mještana i gostiju.

PROSLAVA U ŽIRJU

U Murteru je svečanije no ikada dosad, proslavljen praznik naroda Hrvatske. Tog dana u mjesto je stigao velik broj izletnika iz Drniša, Šibenika, Zadra i Vodica. Položeni su vijenci na grobove palih boraca, a predveče je Drniška narodna glazba održala koncert na obali pred velikim brojem mještana i gostiju.

PROSLAVA U ŽIRJU

U Murteru je svečanije no ikada dosad, proslavljen praznik naroda Hrvatske. Tog dana u mjesto je stigao velik broj izletnika iz Drniša, Šibenika, Zadra i Vodica. Položeni su vijenci na grobove

Iz rada Socijalističkog saveza

# Novo u komisijama Glavnog odbora Socijalističkog saveza

U razmaku od svega tri dana, od 15. do 18. srpnja tri komisije Glavnog odbora SSRN Hrvatske: Komisija za ideološki rad, za politički rad na selu i Komisija za društveno upravljanje održale su sastanke. Na ovim sastancima razmotreni su neposredni zadaci koji se nalaze pred ovim komisijama i organizacijama Socijalističkog saveza i Saveza komunista. Cinjenica, da su sastancima prisustvovali i članovi predsjedništva Glavnog odbora SSRN Hrvatske Jakov Blažević, Zvonko Brkić i Anka Berus, govori o tome koliki se značaj pridaje rješavanju pitanja, koja su bila na dnevnom redu.

Na sastanku ideološke komisije pri Glavnom odboru i Komisije za ideološki rad CK Saveza komunista Hrvatske predmet diskusije bilo je jedno pitanje: na koji način da organizacije SK ostvare nastojanje da što veći broj članova stekne ideološku naobrazbu. Kao glavna slabost u dosadašnjem radu iznijeta je činjenica da se gotovo čitav rad svodi isključivo na predavanje. Pritom su zanemareni metodi individualnog učenja kao i prak-

sa kolektivnog proučavanja određenog marksističkog gradiva, na temelju čega bi se kasnije mogla njegovati diskusija.

Da bi se dosadašnje slabosti uklonile i pronašli najprikladniji oblici za ideološki rad, na sastanku komisije istaknuta je potreba, da ideološke komisije kotarskih komiteta SK razmotre problematiku marksističke literature i pronađu najpogodniji način za korištenje ove literature.

Neposredni zadaci u zadrugarstvu — bio je glavni predmet razgovora na sastanku Komisije za selo pri Glavnom odboru SSRN Hrvatske. U vezi s tim, sastanak je podvukao potrebu da problemi za drugarstva i poljoprivrede treba da postanu briga svih političkih i društvenih organizacija. Da Zadrugni savez i njegovi kadrovi — kako je rekao drug Jakov Blažević — ne budu neki izolirani odred, koji rade svoj posao. Problem poljoprivrede i zadrugarstva — po mišljenju druga Blaževića — od toliko su značenja, da se s njima treba da bave sve političke i društvene organizacije, i sve te snage

zajedno dužne su da pomognu u hovo rješavanje.

Sastanak je ukazao i na osnovne slabosti u dosadašnjem radu. Riječ je o tome, da danas još uvijek političke i društvene organizacije na terenu, problemu poljoprivrede prilaze više sa stanovišta propagandnog djelovanja. Istovremeno vrlo malo se bave rješavanjem konkretnih pitanja. Danas su, međutim, na terenu stvorene takve prilike da se mora veća briga posvetiti rješavanju konkretnih zadataka u cilju unapređenja poljoprivrede i stvaranja socijalističkih odnosa na selu.

Dobar dio diskusije bio je posvećen i problemu nižeg kadra u zadrugama: knjigovodama, poslovodama i skladištarama. Pošto je ukazano na neposrednu ulogu koju ovi kadrovi obavljaju u zadrugama, istaknuta je potreba tješnje saradnje političkih i društvenih organizacija s ovim ljudima.

Plodan rezultat razmjene mišljenja, do koga je došlo na ovom sastanku, unio je zaključak i prijedlog za održavanje takvih savjetovanja u svim kotarevima.

Na dnevnom redu sastanka Komisije za društveno upravljanje bila su dva pitanja: primjedba na teze o društvenom upravljanju u javnim službama, i program rada za drugo polugodište.

Teze za diskusiju o društvenom upravljanju u ustanovama javnih službi, koje je izradila Komisija za društveno upravljanje pri Saveznom odboru Socijalističkog saveza, nedavno su bile predmet vrlo žive i opširne diskusije u nekim gradovima. Osnovni smisao ovih teza je, da sve javne službe u kojima je dosad uvedeno društveno upravljanje, tretiraju zajednički i da se u vezi s tim, pristupi donošenju zajedničkih odredbi.

Većina učesnika u diskusiji na sastanku Komisije nije se složila sa takvim postavkama. To je obrazloženo činjenicom, da pojedine službe predstavljaju zasebne cjeline i ne bi bilo korisno ni pravilno da se donese jednoobrazno rješenje za njihovo djelovanje i organizaciju.

Tome treba još dodati jedan značajan faktor, a to je, da se društveno upravljanje u javnim službama nalazi još u razvojnoj fazi. To znači, da treba očekivati i vidjeti koji oblik društvenog upravljanja će najbolje odgovoriti u ovom sektoru rada. U vezi s tim, Komisija je stala na stanovište da će biti korisnije rješenje, ako se uzmu u obzir specifične okolnosti svake pojedine službe.

Učesnici sastanka nisu se složili sa preporukom, iznijetom u tezama, da se donese neke vrste zajednički osnovni zakon o društvenom upravljanju. Kao osnovna slabost ove zamisli, istaknuta je činjenica, da se pravnim reguliranjem može pomoći razvoj pojedinih službi ali se istovremeno, i taj razvoj može zaustaviti, ako pravni propisi prerano postavke krute okvire oblicima, koji se u praksi nisu još razvili.

Komisija je došla do zaključka, da bi umjesto toga, bilo korisnije kad bi Savezna narodna skupština donijela jednu rezoluciju u kojoj bi bili utvrđeni osnovni principi društvenog upravljanja. Na osnovu te rezolucije trebalo bi onda da svezalni i republički zakoni sadrže detaljnije propise.

V. Tičina

## DRUŠTVENA KRONIKA

U subotu 20. o. mj. rano ujutro nevoljama je probudilo mnoge ljude iz sna. Ali nisu svi spavali. Gromovi su pratili, a munje osvjetljavale put 24-godišnjak A. T. iz Vukšća, općine Stankovci, koja je tog jutra ustala u tri sata. Uzela je dijete, koje je upravo osim dana ranije rodila i krenula u noć. Tri sata je pješalica stiskajući novorođenče na prsima, ali je kiša promočila odjeću i majci i njenju kćerkicu. »Nikoga nisam susrela na putu, a noć je bila tako strašna« — kaže ona.

Još je bilo mračno kad je stigla u Pirovac do kuće M. M. Kiša je tada za kratko vrijeme prestala i ona je tiho ostavila dijete na pragu njegove kuće. »Zamotala sam ga u svoju traveršu« — priča A. — i ta-



## Analiza izbornih konferencija osnovnih organizacija SK

U prostorijama Kotarskog komiteta održan je sastanak sekretara općinskih komiteta Saveza komunista na kojem su iznijeta zapažanja o izbornim konferencijama osnovnih organizacija SK na području kotara.

Sastanku je prisustvovali i drug Lutvo Ahmetović, član CK SKH. Opširniji osvrt donijet ćemo u idućem broju lista.

## Pružiti pomoć kulturno-umjetničkim društvima

Gotovo u svim mjestima našeg kotara djeluju različita kulturno-umjetnička društva i družine, ali se o njihovom radu vrlo malo zna van granica njihova mjesta. Ima čak slučajeva da savjeti za prosvjetu i kulturu pri općinama nemaju pravog uvida o kulturno-prosvjetnom životu na svom terenu. Općinski odbor kulturno-prosvjetnih društava u Kistanjama od svog izbora još se nije sastao, a da i ne govorimo o akcijama koje je poduzeo.

Po svemu sudeći sudbina kulturno-umjetničkih društava prepuštena je njihovom članstvu, a vrlo često i izvjesnom broju aktivnih pojedinaca. Zar kulturno-umjetničkim društvima nije potrebna pomoć, savjeti i upute. U mnogim mjestima održani su fiskalturni tečajevi

### DRAMSKA SEKCIJA BIOČICA U OKLAJU

Dramska sekcija NO sela Biočica gostovala je u nedjelju u Oklaju. Gosti su uspješno izveli komad Radovana Mikića »U njihovo zdravlje«. Prijem i posjet publike dobar. (D. Č.)

## Ansambli narodnih pjesama i igara iz Skoplja gostuje u gradu

U petak, 2. VIII. o. g. gostuje u Šibeniku ansambli narodnih pjesama i igara KUD-a »Orce Nikolov« iz Skoplja, koji se nalazi na ljetnoj turneji duž Jadranske obale. To je najbolji amaterski ansambli narodnih pjesama i igara, a dosad je postigao velike uspjehe na domaćim i stranim scenama. Na međunarodnom festivalu u Londonu, u siječnju 1957. g., na kome su učestvovali ansambli iz 13 evropskih država, osvojio je prvo mjesto i

## Krenuo je naprijed idejno-politički rad

Na inicijativu Općinskog odbora SSRN, a u suradnji s Općinskim komitetom SK Knin, održan je ovih dana sastanak, kome su prisustvovali predsjednici osnovnih organizacija SSRN i sekretari osnovnih organizacija SK. Tom prilikom izvršena je analiza ideološko-političkog i kulturno-prosvjetnog rada na području općine.

U referatu, koji je podnio Špiro Crnogorac, rukovodilac komisije za ideološko-politički rad pri Općinskom odboru SSRN, istaknuto je, da se je, s obzirom na postignute rezultate, krenulo naprijed, ali i da postoje uvjeti za još bolje rezultate. Međutim, ideološko-politički i kulturno-prosvjetni rad nije svagdje jednako razvijen. Ta neravnomjernost zahtijeva jače zalaganje mjesnih političkih i društvenih organizacija i ljudi kojima često treba pružiti pomoć. Naravno, je potrebno aktivnije učestvovati članova SK u radu organizacija Socijalističkog saveza.

Većina diskutiranja osvrnula se na konkretne primjere u svojim organizacijama i mjestima, i uglavnom se složila s ovom ocjenom. U nastavku se raspravljalo o nekim organizacionim pitanjima Socijalističkog saveza. Konstatirano je, između ostalog, da se u nekim selima veći broj mještana nalazi izvan organizacije SSRN. To zahtijeva da se sa više upornosti radi na omasovljenju organizacija u tim

mjestima. Pored toga, mnogo veću pažnju je potrebno pokloniti redovitom uplaćivanju članarine.

Sastanku su prisustvovali i Joso Ninić, predsjednik Kotarskog odbora SSRN i N. Kiča Dmitrović, sekretar Općinskog komiteta SK, koji su također sudjelovali u diskusiji.

## Potrebe zajednice i naši fakulteti

(Nastavak sa 1. strane)

nije sagledaju obaveze nastave. — rekao je Sekulić.

Odgovarajući na pitanje o problemu naučno istraživačkih ustanova na fakultetima Sekulić je rekao:

— Na fakultetima u Zagrebu postoji znatan broj naučnih ustanova, ali među njima ima takvih koji po svojoj organizaciji, veličini i opremi ili po svojoj, zadržanosti zbog pomanjkanja saradnje sa drugima, ne mogu uspješno raditi. Takva situacija u nekim zavodima skrenula je pažnju organa upravljanja na fakultetima da se pozabave tim problemom i već su izvršili praktični napor da se obavi koncentracija više zavoda i to ne samo unutar jednog fakulteta, nego s istim ili sličnim zavodima izvan fakulteta.

Na kraju razgovora sa našim dopisnikom Sekulić je podvukao da postoji vrlo plodna saradnja aktivna nastavnika, organa upravljanja i studenata i da je to garancija da će fakulteti ubrzo postati naučne ustanove upravo onakve kakve su potrebne našoj zemlji. (S. S.)

### SEMINAR ZA ČLANOVE RADNIČKOG SAVJETA

Rudnici mrkog uglja u Siveriću organizirali su petodnevni seminar za obrazovanje članova radničkog savjeta, članova upravnog odbora sindikalne podružnice, rudarskog komiteta SK i komiteta NO o upravljanju poduzećem. Tema su slijedeće: »Društveno upravljanje u privrednim poduzećima«, »Uredba o radnim odnosima radnika i službenika u privrednim organizacijama«, »Higijensko tehnička zaštita i sigurnosne mjere u poduzeću«, »Upoznavanje sa pravilnicima poduzeća«, »Društveni plan i fondovi poduzeća«, »Komercijalno i finansijsko poslovanje u poduzeću«, »Osnovne stvari iz zakona o socijalnom osiguranju — pravo radnika« i »Politička i privredna situacija u zemlji i svijetu«. (D. Č.)

### GROŽDE ZA AUSTRIJU

Poljoprivredna zadruga Zaton izvezla je 29. o. mj. drugu pošiljku grožđa u količini od 40 tona za firmu »Jauk Antonije« iz Beča. Ovo grožđe izvezeno je uz posredništvo export-import poduzeća »Voćak Zagreb. Prema procjeni stručnjaka ovo je prva kvaliteta vrste »ranka«. To je ponovna afirmacija zatonskih zadrugara, a ujedno i naprednih poljoprivrednika našeg kotara.

### U KISTANJAMA PRORADILA VUNOVLAČARA

U Kistanjama je montirana vunovlačara vlasnosti Karoljina Mirka iz Avoševaca. Vunovlačara je dobro došla baš ovom bukovčarkom življu koji u glavnom proizvodi vunu. Kapacitet češljanja vunovlačare je velik, a naplata se vrši po 60 dinara po kg očešljane vune. (B. P.)

### IZBORNA KONFERENCIJA SK U ŽIRJU

Ovih dana u Žirju je održana izborna konferencija SK na kojoj se govorilo o uspjesima organizacije od VI. kongresa SKJ naovamo.

Na konferenciji su izabrani delegati za općinsku redovnu i izbornu konferenciju. (rd)

### POŽAR U PREDJELU ORLJAK

U nedjelju je oko 11 sati izbio požar u šumi Orljak kod Zatona. Požar su izazvala djeca. Brzom intervencijom DVD Zatona vatra je ugašena. Šteta je neznatna. (NS)

## NA »VJEŠTICE«

U Vodicama je 20. o. mj. neki B. A. došao pred kuću K. F.-a i stao prijetiti nožem u ruci, da će ubiti K. F.-a i ženu mu, jer da žena K. F.-a noću dolazi kao vještica u njegov stan i da mu »mori« sina.

Tu su se srećom našli neki mještani, koji su B. A.-i oduzeli nož, pa je B. A. pobjegao svojoj kući.

Inače je B. A., prema pričanju mještana, sklon pasu.



## Osiguranje lica privremeno van radnog odnosa

Snažan prosperitet industrije u našoj zemlji apsorbirao je u početnoj fazi, a i kasnije, veliki broj novih radnika. Međutim, težnja za povećanjem produktivnosti rada, koju nužno prati uvođenje savremenijih mašina i modernizacija tehnološkog procesa proizvodnje, ima za posljedicu izvjesno smanjenje broja zaposlenih, u prvom redu stručno još neobučenih radnika.

Prema najnovijim podacima o strukturi radne snage, trenutno van radnog odnosa, najveći broj sačinjavaju radnici i službenici bez stručne spremlje i žene. Ova lica uglavnom ispunjavaju kartoteku o slobodnoj radnoj snazi kod svih biroa za posredovanje rada. Ali, zasad vrlo mali broj njih prima materijalno osiguranje, mada su mnogi, u trenutku prestanka radnog odnosa, ispunjavali uslove ostvarenja tog prava.

Nepoznavanje propisa od strane lica sa kojima se raskida radni odnos je prvi, ali ne i osnovni razlog tome. Ozbiljniji prigovori mogu se uputiti upravama poduzeća i biroima za posredovanje rada kotarskih narodnih odbora.

U dosadašnjoj praksi zapaženo je da poduzeća i ustanove vrlo rijetko unose u rješenja o otkazima da je lice, kome prestaje radni odnos, dužno da se u roku od 30 dana prijavi birou za posredovanje rada, nadležnom prema sjedištu poduzeća ili ustanove, a ne u nekom drugom mjestu kako to mnogi sezonski radnici obično čine. Osim toga, odgovorni službenici rijetko ispunjavaju svoju dužnost da takva lica obavijeste o njihovim pravima kad ostanu bez posla i načinu ostvarenja tih prava, smatrajući, valjda, da se raskid radnog odnosa sastoji samo u tome da se napiše rješenje i bez ikakvih uputstava ili savjeta uruči licu koje bez svoje krivice napušta jedan radni kolektiv. Takva praksa se u suštini vrlo negativno odražava na ekonomski položaj lica privremeno van radnog odnosa. Mnoga od njih, uslijed nepoznavanja propisa ili neobavještenosti, gube materijalno osiguranje, besplatnu zdravstvenu zaštitu i dječji dodatak.


Lica privremeno van radnog odnosa često ne koriste materijalno osiguranje od dana radnog odnosa. Ukoliko se ne prijave nadležnom birou za posredovanje rada u roku od tri dana, ovo pravo teče od dana podnijetog zahtjeva, što smanjuje njihove i onako smanjene egzistencijne prilike. U praksi se, zapažaju i ozbiljniji slučajevi koji nisu malobrojni. Naime, radi se o licima koja su već ostvarila pravo na materijalno osiguranje u jednom mjestu, a žele da u namjeri pređu u neko drugo mjesto. Prema sadašnjim propisima takva lica zadržavaju to pravo i prelaskom u drugo mjesto. Ali, i pored toga u praksi je sasvim drukčije.

Prilikom odobravanja prelaska u drugo mjesto biro za posredovanje rada izdaju vrlo neprecizne i neodređene potvrde koje se od službe za posredovanje rada drugog mjesta ne uzimaju u obzir. Ili, lice koje se upućuje u drugo mjesto radi zaposlenja obično se ne upozori da je dužno da se u roku od 5 dana prijavi nadležnom birou, jer ako se propusti ovaj rok pravo na materijalno osiguranje, koje je već korišćeno, ukida se trajno sve dok nezaposlenost traje. U ovim slučajevima biro bi trebalo da budu mnogo savjesniji i da, prilikom odobravanja prelaza u drugo mjesto, točno naznače u uputu i obavijesti nadležan biro mjesta u koje se lice privremeno van radnog odnosa upućuje da mu pripada materijalno osiguranje, u kom iznosu, da naznače dan do koga je isplaćeno, kao i nalog da se s isplatom materijalnog osiguranja produži sve dok nezaposlenost traje. Bez ovih podataka odlazak u drugo mjesto čak i s odobrenjem nadležnog biroa u većini slučajeva znači gubitak prava na materijalno osiguranje. Iz tih razloga nastaju teškoće i za neosigurana lica i za same biroe rada. Takva lica često poduzimaju putovanja od mjesta do mjesta tražeći od svih mogućih ustanova pomoć, što u svakom slučaju daje lošu sliku o načinu na koji se sprovode propisi o zaštiti lica privremeno van radnog odnosa.

To su samo najizrazitiji primjeri teškoća radnika i službenika koji poslije raskida radnog odnosa

bez svoje krivice treba da ostvare pravo na materijalno osiguranje. Mada ima i drugih, zaključak ipak ostaje isti. Prije svega, organi upravljanja i sindikalne organizacije trebalo bi sistematski da rade na upoznavanju radnika i službenika sa njihovim pravima, naročito iz oblasti sklapanja i raskidanja radnih odnosa. Uprave poduzeća i ustanove trebalo bi da osiguraju svestraniju pravnu pomoć licima koja bez svoje krivice napuštaju kolektiv, a narodni odbori da nastoje kod službenika u biroima za posredovanje rada da sprovedu propise na način koji ne će nanijeti štetu korisnicima, niti stvarati nepotrebne sporove. Saradnja svih ovih faktora, može mnogo da doprinese otklanjanju nedostataka u oblasti primjene propisa o zaštiti lica koja se nalaze privremeno van radnog odnosa. Na tom planu svojim uputstvima pravnom pomoći može tim licima mnogo da pomogne kotarski forumi sindikata.

M. Knežević



## Ubrzajmo donošenje rješenja o radnom stažu

Radna knjižica ima višestruku funkciju. Ona služi za dokazivanje stupnja stručnosti radnika, za napredovanje u službi, za ostvarivanje raznih prava iz socijalnog osiguranja, osobito prava na mirovinu i invalidninu, za trajanje godišnjeg odmora i drugo. Izdavanje, zamjena i uloga te knjižice je određena. Uredbom o izdavanju radnih knjižica (Sl. list FNRJ broj 7/52) i Uputstvom za primjenu te uredbe (Sl. list FNRJ broj 30/52).

Radni staž je jedan od osnovnih elemenata u ostvarivanju prava na mirovinu i invalidninu i radna knjižica s utvrđenim radnim stažom pruža organima socijalnog osiguranja mogućnost da rješenje o pravu na mirovinu ili invalidninu donese u najkraćem vremenu. Naprotiv, bez radne knjižice ti organi moraju sami voditi postupak oko utvrđivanja radnog staža, što onemogućava brzo rješavanje prava iz invalidsko-mirovinskog osiguranja.

Pogledajmo kakovo stanje imamo o ovim pitanjima na našem području i gdje leže uzroci. Neriješenih predmeta u posebnim komisijama pri NO-ima (koje utvrđuju radni staž po dokumentima) ima 1166; na općinu Šibenik otpada 798, Drniš 240, a 128 na općinu Knin. Kod zavoda za socijalno osiguranje (koji donosi rješenja za radni staž koji se dokazuje sa svjedocima) ima 1647 neriješenih predmeta i to uže područje Šibenika 723, Drniša 358 i Knina 566. Da ima toliki broj neriješenih predmeta u posebnim komisijama i to baš u Šibeniku, mišljenja smo, da je tome uzrok nedovoljna aktivnost u pripremanju predmeta ili bolje reći u ne-

dovoljnoj radnoj snazi za pripremanje rješenja radnog staža. Trebalo bi uposliti još jednog službenika ili produžiti honorarno radno vrijeme današnjem službeniku na tim poslovima. Na taj način bi posebna komisija brže rješavala i donosila rješenja. Da bi se ovaj posao dovršio do kraja godine — koji rok je vrlo strogo postavljen — trebalo bi u Šibeniku rješavati oko 6 predmeta dnevno, a na naprijed navedeni način se može postići i veći efekat rada. Tako bi trebalo učiniti i na području Drniša. Tako velik broj neriješenih predmeta kod socijalnog osiguranja (što se dokazuje putem izjava svjedoka) nastao je najvećim dijelom zbog razloga koji leže izvan zavoda. To je pitanje izjava svjedoka i njihovog odaziva, radi čega i dajemo ovaj prikaz.

Dokazivanje radnog staža izjavama svjedoka se provodi u posebnom postupku kod socijalnog osiguranja. Taj posao je naročito delikatna i predstavlja jedan vrlo važan, a i najodgovorniji posao u službi socijalnog osiguranja. Ta osjetljivost proizlazi iz samog dokaznog sredstva, svjedoka, te interesa samog osiguranika da mu se što više vremena prizna u radni staž. Utvrditi materijalnu istinu iz iskaza svjedoka, uz savjesnu sigurnost onoga koji donosi rješenje da se ne ošteti osiguranik a ni zajednica, je nadasve teško. To tim više, kad se zna da su izjave svjedoka podložne raznim utjecajima, da su one često nesigurno i neodređene, te dalje, kad znamo da je bilo raznoraznih radova koji su bili ovisni od nesigurnih državnih kredi-

ta, od neвремена, kapaciteta predmeta i tome slično.

Suočivši se s takovim problemima i potrebom što hitnijeg dokončanja ovog posla za naše osiguranike, zavod u Šibeniku je prišao angažiranju mnogih svojih stručnih kadrova na ovim zadacima. Na saslušanju svjedoka konstantno radi 8 službenika, a na rješavanju predmeta 4 službenika. Donijeta je odluka da se na rješavanje predmeta rad pojača. Ovakovoj aktivnosti se pristupa i u filijalama zavoda. Za saslušanje svjedoka na području filijale Knin angazirani će se i jedan stručni službenik iz republičkog zavoda za soc. osig. Dakle, briga i nastojanja službe soc. osiguranja za ovaj posao je očita sa ciljem da se dokrajči do kraja godine. Međutim, nailazi se na problem slabog odaziva svjedoka i samog osiguranika o čijem se predmetu radi. Šalju se pozivi po nekoliko puta, a svjedoci se ili ne odazivaju ili se djelomično odazovu. Potpuno je razumljivo da je teško svjedocima dolaziti na saslušanje, jer se neki pozivaju po dva i više puta. No, međutim, treba shvatiti, da je ponovno pozivanje svjedoka opet rezultat prve izjave svjedoka. Naime, jedan svjedok je rekao jedno, a drugi drugo o istoj stvari, ili svjedok svjedoči o neprekidnosti uposlenja za radove kod kojih je očito da su se izvodili sa prekidima, pa zatim neslaganje izjava svjedoka s evidencijama u slučajevima u kojima je teško vjerovati da nisu točne (jer inače se zna da su poslodavci većinom izbjegavali u potpunosti osiguravati radnike) i slično. Ima slučajeva da su ranija saslušanja, a ponekad i današnja, slabo vođena i potrebne okolnosti nisu utvrđene. — U svim takovim slučajevima socijalno osiguranje ne može donijeti odluku i obavezan je u smislu Zakona o upravnom postupku vršiti dopunu postupka sve dok se ne dokažu određene okolnosti. Dakle, trebaju osiguranici o ovome voditi računa i sve poduzeti da se na poziv zavoda (filijale) odazovu kao i njihovi svjedoci, jer baš o tome ovisi donošenje rješenja. Treba ovu pozitivnu akciju zavoda (filijala) podržavati i pomoći na taj način, da odaziv stranaka i svjedoka bude potpun. O ispravnom i savjesnom svjedočenju ne ćemo sada govoriti, ali ćemo istaći, da baš u predmetima u kojima su iskazi savjesni i odražavaju stvarno stanje vremena uposlenja postupak se brzo dovršava i donosi rješenje.

Najzad se upozoravaju svi osiguranici, da će se zavod ubuduće koristiti članom 156 stav 3 Zakona o upravnom postupku, pa će kod predmeta kod kojeg se stranka ne odazove postupak obustaviti i o tome donijeti rješenje ili riješiti dio zahtjeva (koji je dokazan), a ostalo odbiti zbog pomenutog neodaziva.

Takovo donošenje rješenja će negativno utjecati upravo na prava osiguranika. Stoga osiguranici i svjedoci trebaju naći vremena i druge mogućnosti odazivu (filijala) u postupku kojim se utvrđuju spomenuta prava.

## Povodom napisa „NIJE BAŠ TAKO“ Jedan promašen odgovor

U roku od osam dana dva puta sam posjetio Skradin. Obavezno sam navratio i u općinu s namjerom da se koristim stanovitim podacima, istina, ne kao nekakav administrativac iz nekog centralnog statističkog ureda, već kao suradnik »Šibenskog lista«. Međutim, kad tamo nisam zatekao drugove — predsjednika ni tajnika, bio sam »prisiljen lutati« ulicom, pa čak i da razgovaram sa tamošnjim ljudima, koje, po mišljenju druga Babića, ne interesiraju problemi njihova mjesta.

Obrađujući »Skradinske teme« rukovodio sam se principom stroge objektivnosti. Štaviše, bio sam spreman i da kažnaram, ali ne i da zatvorim oči...

Drug Babić navodi, da sam rekao da se o skradinskoj omladini ne vodi računa, što ne odgovara istini. Naprotiv, ja sam pisao (citiram doslovce): »O kulturno-prosvjetnim prilikama skradinske omladine, kao i o omladini okolnih sela o kojoj se ne vodi dovoljno računa. Knjižnice ukoliko postoje slabo su organizirane. Gdje su domovi kulture, čitaonice, amaterske kazališne družine? Da li smo pružili dovoljnu pomoć tim mladim ljudima u njihovom nastojanju da konačno pronađu svoj pravi sadržaj kulturnog života. U nekim su selima »dvojnica«, uz dnevnu čašu vina, sastavni dio života. Zatim dolazi tučnjava, kao i prije stotinu godina. A omladina je poletna, što pokazuje i činjenica da se stalno odaziva na radne akcije. Ali prepuštena je sama sebi i štetnim običajima sredine.«

Dakle, ja sam rekao da se o tamošnjoj omladini (uključujući i sesku omladinu) ne vodi dovoljno računa. Međutim, drug Babić je smatrao za potrebno, da riječ »dovoljno« izostavim kako bi njegov napad dobio jednu zaokruženu silku stroge objektivnosti.

Nemam ništa ni protiv »dvojnica«, jer je to narodni instrument, koji će danas-sutra dobiti svoju stvarnu muzejsku vrijednost. No isto tako je i tambura narodni instrument, pa zašto se recimo — »dvojnica« ne bi mogle postepeno zamjenjivati tamburaškim zborovima? — Uostalom što su to »individualne pojave«? Poznata mi je jedna masovna tučnjava prilikom ovogodišnjih prvomajskih praznika u selu R., u kojoj je učestvovalo nekoliko desetaka ljudi. Ne, to nisu osamljene pojave.

Podvukao sam da u tamošnjim selima ima vrlo dobrih zadrugara, kojima bi trebalo pružiti svestranu pomoć, pa me tim više čudi kako je drug Babić mogao doći do neobjektivnog zaključka o mojoj pretenziji, da u Skradinu otkrijem Ameriku.

U pogledu stručnjaka, agronoma i liječnika samo se u jednom slučaju s drugom Babićem — nema ih dovoljno. No, iako se moji upitnici ne odnose isključivo na rukovodstvo skradinske općine, ipak je po-

znata činjenica da naši stručnjaci nerado idu na rad u unutrašnjost. U Zagrebu, na pr., živi isto toliki broj liječnika koliko u čitavoj općini staloj Hrvatskoj zajedno. Agonomi su često zaposleni u gradskim ustanovama kao administrativci iako im tamo nije mjesto. Dakle, ovdje se više radi o pravilnoj raspodjeli kadrova negoli o njihovom pomanjkanju.

Kad jedan općinski centar (bilo koji) sa područnim selima ostane nekoliko mjeseci bez liječnika, tač je o tome potrebno govoriti, bez obzira na krivicu ovoga ili onoga.

Ovdje se neizbježno postavlja jedno vrlo osjetljivo pitanje, naime, što drug Babić podrazumijeva pod pojmom »mjerodavnih faktora«? Neugodno je praviti stanovit uporedenje, ali mislim da su radnici listova, bili oni veliki mali, imaju pravo pristupa i takve »nevidljive« terene kao i u Skradinu. Oni mogu, u dobroj namjeri, obradivati domaće probleme onako kako ih u datom momentu sagledavaju — i to bez obzira i nezavisno od mišljenja pojedinih domaćih »mjerodavnih faktora«. U protivnom slučaju, šta ostalo od naše demokracije.

Članak »Nije baš tako« sadrži čitav registar uvredljivih tonova i »neprikosnovenih uputa«, koje doduše ne otkrivaju ništa novo jer je to već davno prevaziđeno (u pozitivnom smislu), ali zato itakako zadire u problem slobode ličnosti. S epitetima, kao što su »mišljenje«, »površno«, »neprovjereno«, »jednostranost« i t. d., drug Babić je pokušao djelovati aprioristički i neopozivo. Ali — čini mi se da je postigao suprotno od onoga što je želio.

U »Skradinskim temama« prvenstveno sam se osvrnuo na mogućnost razvoja turističke privrede. Naknadno sam, međutim, saznao da u Skradinu još nije osnovano turističko društvo. Zašto se on tako sporo rada? Je li i njegovo stvaranje povezano sa velikim finansijskim sredstvima?

Napomenuto sam što sve Skradinjanji mogu učiniti vlastitim snagama. No istovremeno sam upozorio i na neophodnu pomoć komune. Točno je, da se nešto učinilo u mjestu, kao i to da su neradovi u toku (adaptacija zgrada uz bivšu kavanu na Burinovu i t. d.). Ali to još uvijek nije razlog da se sa toliko žuču stupa u jednu nepotrebnu polemiku.

Po mom mišljenju nije važno što hoće li adaptirati i privesti ko-risnoj svrsi jednu ili dvije zapušljene kuće kotar ili općina ili petnetko treći (prije nekoliko godina za te radove ne bi trebalo trošiti tako velika sredstva). No od svega je važnija činjenica da ne postoje u mjestu.

Doduše, ja u Skradinu nisam otkrio Ameriku, ali svoje dojmove s puta iznio sam pošteno i bez namjera.

Petar Bilušić

### NARODNI ODBOR OPĆINE - ŠIBENIK

raspisuje

### LICITACIJU

ZA ADAPTACIJU ZGRADE MATAVULJ U ULICI BRAĆE POLIČA ZA ZUBNU AMBULANU U ŠIBENIKU

Kompletni projektni elaborati mogu se dobiti u Sekretarijatu za komunalne poslove NO općine Šibenik svakog dana od 9—12 sati.

Predračunska svota za predmetnu adaptaciju je 2.200.000.— dinara.

Otvaranje ponuda održat će se dne 15. VIII. 1957. god. u 10 sati u Sekretarijatu za komunalne poslove NO općine Šibenik.


Ponudaci treba da podnesu sve potrebne dokumente prema važećim propisima.

### „IZGRADNJA“ Građevno poduzeće Šibenik

### VRŠIT ĆE RASPRODAJU

viškova materijala iz grane 114, 115, 117, 119 i 121 po pristupačnim cijenama u vremenu od 1. do 31. kolovoza 1957. god.

Zainteresirani mogu se obratiti svakog dana od 6—12 sati skladu poduzeća u ulici Narodnog heroja Vlade Perana br. 13 ili komercijalnom sektoru, telefon 2—84.



Omladina na radu

## Stigla druga grupa gostiju iz Austrije

U organizaciji turističke agencije Götter iz Beča u Šibenik je doputovala druga grupa turista iz Austrije, koja će se nalaziti na ljetovanju petnaestak dana. Gosti će za to vrijeme posjetiti slapove Krke, Zlarin, Kornate i gradske kulturno-historijske znamenitosti. Do kraja sezone doputovat će u Šibenik još dvije grupe turista iz Austrije.

## Turisti iz Zapadne Evrope

Slovenačkim »Putnikovim« autobusom doputovala je prošlog tjedna u Šibenik grupa od 24 engleska turista, koji su nakon jednodnevnog boravka u Šibeniku prosljedili za Zadar. U toku prošlog tjedna Šibenik je posjetilo nekoliko gostiju iz Francuske, Zapadne Njemačke, Holandije i Švedske.

## Daljnji pad cijena na tržišnici

Na šibenskoj tržišnici zabilježen je, za posljednjih osam dana, znatan pad cijena poljoprivrednim proizvodima. Kupus se prodavao po 22 linara kilogram, rajčice 44, paprika 72—80, krompir 28—30, kapulja 26—34, bijeli luk 90, blitva 40, sajeta 60, krastavci 25—40, lubenice 15—30, dinje 40—70, jabuke 60, kruške 46—60, breskve 90 i 150, rajstije 90, grožđe 100—120 i jaja 6 dinara po komadu.

## Nabavljen veći broj motocikla

Prodavaonica Auto Hrvatska u Šibeniku dobila je ovih dana izvjestan broj motocikla od 50 komada, koji su izrađeni u tvornici motora Zagreb. Isporučena su dva pa motora »Java« i »Simson-mjedi« čija se cijena kreće od 136 do 140.000 dinara. Kako smo obaviješteni od tamošnjeg poslovođe, skoro će stići novi kontinent SU motocikla tipa »Vespe« izrađeni u jednoj njemačkoj tvornici. Za posljednjih 6 mjeseci u ovoj prodavaonici prodano je 25 raznih motorkotača i 15 automobila, koji su izrađeni u kragujevačkoj tvornici »Crvena zastava«. Ova prodavaonica primat će unaprijed predljezbe za nabavu motora i automobila.

## Brodovi u luci

Iz luke su isplovili »ostarički« brod »Amonia«, koji je u Crnici izcrcao 3200 tona manganove rude, a tim domaći brodovi »Dubrava« »Vipava«, Brod »Dubrava« isplovio za Ploče, istovarišći izvjesnu količinu ugljena, a brod »Vipava« plovio za Beyruth sa teretom 175 tona jelove grade. Iz luke su također isplovili talijanski brodovi »Rosa Sicula« i »Costante«. U luku je doplovio izraelski brod »Maklisan«, koji krca 400 kubika bukvine za Haifu, brod »Hrčak« krca 300 tona »romanga« za USA i sirijski brod »Sourya« ovaraju teret od 600 tona hariza Dodasen.

# GRADSKA KRONIKA

## Izmanipulirano 400 tisuća tona robe

U prvoj polovici ove godine zabilježeno je u odnosu na isti period 1956. povećanje prometa za oko 60.000 tona robe. Najveći promet je izvršilo poduzeće Luka i skladišta, koje je izmanipuliralo 326.000 tona razne robe, od čega na uvoz otpada 246.000, izvoz 72.000 i tranzit 7500 tona. Uvozu robe pretežno su sačinjavali pšenica i ugljen, a izvozu rude, koncentri, željezo, drvo i građevni materijal.

Ta roba izvezena je gotovo u sve dijelove svijeta, osim Australije. Stovarište grada na Šipadu izvelo je u istom razdoblju oko 38.500 m<sup>3</sup> jelove, bukove i borove grade, zatim 3.200 m<sup>3</sup> sandučnih dijelova, te oko 4.000 tona galanterijske robe i celuloze. Transportno poduzeće »Jadrana« izmanipuliralo je preko 66.000 tona raznog materijala, dok efektivni promet iznosi preko 33.000 tona.

## Dva požara - znatna šteta

U subotu, nešto poslije 13 sati, izbio je požar na željezničkoj stanici u Vrpolju, u kojem je bio zahvaćen veći broj telefonskih stupova. Osobice željezničke stanice odmah je obavijestilo telefonom željezničku stanicu u Šibeniku da na mjesto požara uputi vatrogasce. Međutim, uslijed kvara na telefonskom aparatu u želj. stanici Šibenik pomoć je stigla dosta kasno, tako da je požar ubrzo zahvatio 508 telefonskih stupova. Požar su odmah uspjeli lokalizirati članovi Stalne vatrogasne straže i JRM iz Šibenika. Prema prvom procjeni pričinjena je šteta u vrijednosti od oko 4 milijuna dinara. Pretpostavlja se da je do požara došlo od iskre lokomotive. Kod ovoga je potrebno istaci, da nisu poduzete potrebne zaštitne mjere. Spomenuti stupovi nisu bili propisno poslagani, a isto tako nalazili su se udaljeni svega par metara od prvog kolosijeka. O uzrocima ovog požara vlasti su povele potrebne izvide.

5.400 m<sup>2</sup>, nastala je vjerojatno nepažnjom prolaznika koji je tu bacio opušak cigarete. Kako se temperatura zraka kretala oko 30<sup>o</sup> C kao i uslijed jakog vjetrova, koji je tog dana duvao, to se požar brzo širio po niskom drveću da bi se kasnije proširio i na borova stabla. No brzom intervencijom pripadnika Stalne vatrogasne straže i JRM, kao i uz pomoć dvadesetak građana požar je ubrzo bio ugašen, tako da pričinjena šteta nije velika. Pomoć izvjesnog broja građana, koji su se našli u neposrednoj blizini, vrijedna je svake pažnje. Oni su pružili izdašnu pomoć članovima Stalne vatrogasne straže pri gašenju vatre, koja je mogla imati i težih posljedica.

## Šta se događa pred hotelom „Krka“?

Posljednjih dana zabilježen je osjetan priliv domaćih i stranih gostiju u našem gradu. Želja je sviju nas, da im boravak u gradu ostane u ugodnoj uspomeni. Međutim, ponegdje dešava se obratno. Tako u popodnevnim satima u restoranu »Krka« prođe izvjestan broj gostiju, koji nailazi na neke neugodnosti. U tim satima posluga je ograničena na svega dva konobara, koji ne mogu ni približno zadovoljiti želje gostiju. Uslijed toga dolazi do nepotrebnih objašnjenja i negodovanja, pa se ovih dana čak desilo da su neki gosti bili prisiljeni da napuste restoran. I još nešto. U isto vrijeme nije rijedak slučaj da loše odgojena djeca u

pravo nasreću na goste, tražeći od njih novac i slično. I ne samo to. Ta djeca, kao što se to desilo 16. o. mj., uzimali su gostima hranu koja je bila servirana na stolu. Red je da uprava restorana zajedno s nadležnim organima spriječi takve pojave, koje svakako idu na uštrb ugleda građana. Ovdje su posebno zainteresirani i roditelji te djece, koji bi o njima trebali više povesti računa. U koliko bi se takva nešto ponovno dogodilo bilo bi potrebno da se roditelje oštro kazni.

## Ozlijeđen u sudaru bicikla

23. o. mj. navečer, vraćajući se s rada na biciklu, teže je stradao 26-godišnji Ivo Mikulandra Milin, zaposlen u poduzeću »Rad«. U blizini Muzičke škole zbog neopreznosti sudario se je sa nepoznatim vozačem bicikla, te je pao i udario glavom o zemlju. U onesvještenom stanju prenesen je u bolnicu, gdje je zadržan na liječenju. Pregledom je ustanovljeno da je dobio potres mozga. To je ujedno za posljednjih 20 dana treća saobraćajna nesreća, koju su izazvali neoprezni vozači.

## Smrt na ulici

Radeći na jednoj zgradi u Ul. 12 kolovoza 1941. naglo je pozlilo 65-godišnjem Jeri Matuloviću pok. Petra, bojadisarskom radniku iz Šibenika. Sanitetskim kolima prevezen je u bolnicu, ali je svaka pomoć bila uzaludna, jer je smrt momentano nastupila. Kako je kasnije ustanovljeno on je umro od srčane kapi.

## Iz Splita do Šibenika pješice

Grupa od pedeset francuskih skauta nalazi se već duže vrijeme na ljetovanju po nekim primorskim mjestima. Nakon što su posjetili Dubrovnik i Split francuski skauti uputili su se u Šibenik — pješice! Oni su ovdje proboravili nekoliko dana, te su tom prilikom posjetili šibenski Odred izviđača i planinki.

## MALI OGLASNIK

TRAŽE SE ULIČNI PRODAVAČI NOVINA. Interesenti neka se javu u Filijalu »Vjesnik« u Šibeniku.

PISAČI STROJ UZELE BI U NAJAM uz mjesečnu odštetu. Ponude u Filijali »Vjesnik« u Šibeniku.

## NARODNI ODBOR OPĆINE ŠIBENIK

raspisuje

## NATJEČAJ

ZA STIPENDIRANJE STUDENATA I SREDNJOŠKOLACA

ZA FAKULTETE:

Filozofski:

srpskohrvatski 1 student  
filozofija 1 student  
povijest 1 student  
povijest umjetnosti 1 student  
pedagogija psihologija 1 student  
francuski 2 studenta

Prirodoslovno - matematski:

matematika 1 student  
fizika 1 student

Ekonomski:

10 studenata

Poljoprivredno-šumarski:

4 studenata  
1 (šumarstvo)

Medicinski:

2 studenta

Veterinarski:

1 student

Tehnički:

strojarstvo 1 student  
elektrostrojarstvo 1 student  
metalurgija 3 studenta

Akademija likovnih umjetnosti:

1 student

Akademija primjenjene umjetnosti:

1 student

ZA VIŠE ŠKOLE:

Za višu pedagošku školu:

matematika 1 student  
fizika 1 student  
biologija - hemija 1 student  
francuski 1 student  
engleski 1 student  
povijest - geografija 1 student

Za Višu stručnu pedagošku školu:

1 tehničar sa praksom u proizvodnji aluminijuma  
1 tehničar sa praksom u proizvodnji elektroda  
1 tehničar sa praksom u proizvodnji ferolegura

Za Višu medicinsku školu:

2 sanitarna tehničara

Za Višu školu socijalnih radnika:

2 studenta

Za Višu pomorsku školu:

navigacioni otdjelak 1 student  
ekonomski otdjelak 1 student

ZA SREDNJE ŠKOLE:

za Učiteljsku školu: 6 učenika  
za Ekonomski tehnikum: 4 učenika  
za Srednju tehničku školu  
hemijsko-tehnički otdjelak 3 učenika  
metalurški otdjelak 3 učenika  
brodostrojarški otdjelak 1 učenik  
obrada drva (namještaj) 1 učenik

Za Pomorski tehnikum:

navigacioni otdjelak 1 učenik

Za Srednju poljoprivrednu školu: 4 učenika

Za školu primljenih umjetnosti: 1 učenik

Za Primalisku školu (niža): 5 učenika (ne primaju se mlade od 18 godina starosti).

Molbe uputiti Narodnom odboru općine — Komisija za stipendije. U molbama navesti i uspjeh u školi, na poslu, kao i imovno stanje. Raniji molbici mogu povući molbe i podnijeti nove.

Rok natječaja traje do 17. VIII. 1957. godine.

## ŠIBENIK kroz jedan

### KINEMATOGRAFI

ESLA: premijera američkog filma — BIJELI JORGOVAN — u glavni uloji Mac Donald (do 6. VIII.) Početak u 19 i 21 sat.

OBODA: premijera američkog filma — BIJELI JORGOVAN — (do 2. VIII.) Početak u 20 sati.

### DEŽURNE LJEKARNE

3. VIII. — I. narodna ljekarna — Ul. Božidara Petranovića.  
4.—7. VIII. — II. narodna ljekarna — Ul. Bratstva i jedinstva.

### MATIČNI URED

### ROĐENI

Branka, kći Ante i Miljenke Marov; Dubravko, sin Ante i Marije Prator; Velimka, kći Blaža i Lenke Radović; Radojka, kći Ljuminira i Božice Perišić; Davor, sin Frane i Ivanke Škugor; Velimka, sin Stanka i Ike Škugor; Joško, sin Nikole i Slavke Bumba; Ana, kći Milobrana i Ivanke Crnogača; Nevenka, kći Marka i Ane Janković; Karmela, kći Ivana i Marije Nakić; Gordana, sin Božida-

ra i Franice Jurić i Ilma, kći Blaža i Jerolime Cvitan.

Silvija, kći Ante i Levine Sladić; Davor, sin Sime i Kate Vitčić; Zeljko, sin Marka i Mirjane Kuvač; Radovan, sin Ilije i Marije Galešev; Zeljko, sin Stipe i Zorke Čobanov; Ljiljana, kći Ivana i Janje Skelin; Aternka, kći Branka i Danice Skočić; Milan, sin Nikole i Antice Jugov; Mića, sin Tihomira i Ane Dobrović; Siniša, sin Zivka i Danice Pavasović; Zeljko, sin Ivana i Vanda Rendić; Zdenka, kći Ivana i Slavke Mišura; Zeljko, sin Ljube i Ljubice Bjelečić; Mate, sin Iva i Slavke Crgas; Ivanka, kći Ivana i Ljeposave Kontić; Velimir, sin Roka i Zorke Garma; Ivan, sin Ante i Antice Cukrov; Kata, kći Ljubomira i Marije Božidar; Gordana, kći Srđobrana i Zorke Lalić; Dušana, kći Zivka i Milice Karabua; Ana-Marija, kći Petra i Anđeljke Baranović; Nikica, sin Sime i Luce Gulin; Tonči, sin Velimira i Majde Zanze; Zlatko, sin Jerka i Nade Klarin; Ante, sin Mate i Mirjane Jukić; Jadranka, kći Mirka i Zorke Erak; Zvonimir, sin Ante i Ružice Trošić; Milan, sin Jovana i Cuke Vladušić; Cvjetana, kći Filipa i Miljenke Skočić; Nenad, sin Marte Madar; Josip, sin Zarka i Jelenke Sabioni; Ivan, sin Ante i Nade Višnjak; Roza, kći Šimuna i Marije


Pender; Ines, kći Ivana i Zorke Šuperba; Zeljko, sin Nikole i Božice Dobrić; Marko, sin Tomislava i Nevenke Roša i Jagoda, kći Ante i Antice Vidović

### VJENČANI

Đimitrović Đorđe, poručnik JRM — Baljka; Grozdana, službenik; Guša Mire, automeh. — Ššak Franca, domaćica; Mišura Roko, službenik — Baljka Nedjeljka, krojačica; Iljadica Stipe, traktorist — Dragutin Stanislava, domaćica; Gregas-Tucilo Boris, radiotelegrafist — Matura Nada domaćica; Protega Niko, bolničar — Đudić Slavka, domaćica; Guberina Neven, zemljoradnik — Trbojević Nada, domaćica; Nižić Josip, službenik — Kranjčec Ana, službenik i Paškov Blaž, metalostrugar — Bua Dragica, tkalja.

### UMRLI

Modun Marija Marina u 68. god.; Guloznić Stipe pok Ante u 62. g.; Gulin Nikica Šimin u 1. god.; Erak Valerija Šimina u 2. god.; Jugov Milan Nikolin u 1. god.; Matulović Jere pok. Petra u 65. god.; Maratić Branka Ivana u 2. god.; Beljan Todor Josin u 1. god.



Jedriličarska regata „Narodnog ustanka“

## Ninčević (PBD „Mosor“) pobjednik

U subotu, 27. o. mj. održana je tradicionalna jedriličarska regata »Narodnog ustanka« u organizaciji PBD »Val«, pod pokroviteljstvom NO-a općine Šibenik.

U regati su sudjelovali članovi sedam klubova i to: »Mornar«, »Labud« Split, »Mosor« Trogir, »Galeb« Divulje, »Zal« Betina, te domaći »Val« i »Mornar«. Sudjelovalo je 39 brodova.

Jedriličice su bile podijeljene u tri grupe. U prvoj grupi učestvovala su kategorije »Dragon«, »Star« i »L. 5.« a pruži Šibenik — Hrbošnjak — Logoran — Šibenik u cjelokupnoj dužini 30 Nm.

Drugu grupu sačinjavale su klase »O-Yola« i »Šljuka«, koje su se natjecale na relaciji Šibenik — Ravna Sika — Logoran — Šibenik u dužini 20 Nm.

Jedriličice tipa »Cadet« bile su u trećoj grupi.

Glavni pobjednik prve grupe je Stanko Ninčević s jedrilicom »Vumir« tipa »Star«. U istoj klasi drugi

je Tončetić s »Trogirkom«. Prvi i drugi nastupaju za »Mosor« Trogir. Treći je Ključić brodom »Pravo« (»Galeb« Divulje). Kategorija »Dragon« prvi je »Lum«, kormilar Berečka; 2. »Sig« kormilar Reč, oboja »Mornar« Split. Klasa »L. 5.« prvi je »Lavs« korm. Persić, drugi je »Leda«, korm. Kolumbatović, oboja »Mornar« Split.

U drugoj grupi postignuti su ovi rezultati u klasi »O-Yola«: 1. »Neva« Berović »Mornar« Šibenik 2. Br. 45. Olivari 3. »Olba« Brakus, oboja »Val« Šibenik.

U klasi »Šljuka« pobjedio je Jadrčić »Zal« Betina, a u »Cadetu« Birin, također »Zal«.

Za nared koji je nastao pri dolasku brodova na cilj snosi odgovornost nesnalažljivi »Jurik« i organizator zbog nepravilnog postavljanja plutača. Uvečer istog dana organizator je predao na zakusci u hotelu »Krk« ukusne pokale pobjednicima.

Zbog svježeg vjetera više je je-

drilica moralo napustiti trku, a među njima i favorit trke »O-Yola« Eduard Cinoti.

### ANTE BULAT POLUFINALISTA ŠAHOVSKOG PRVENSTVA JUGOSLAVIJE

Osvajanjem trećeg mjesta na šahovskom prvenstvu Hrvatske, Šibenčanin prof. Ante Bulat kvalificirao se u polufinale šahovskog prvenstva Jugoslavije. Na republičkom prvenstvu u Zagrebu prvo mjesto osvojio je Milčević sa 10 bodova, drugi je Petek 9,5, treći Bulat 9 i t. d. Ovo je ujedno četvrti put da ovaj mladi šahista učestvuje u polufinalnim borbama. Prvi put to je bilo 1953., kada je ujedno postigao dotad svoj najveći uspjeh plasirajući se u finale prvenstva Jugoslavije. Potom se dvije godine, za redom uspio probiti do polufinala, ali 1955. godine nije sudjelovao, jer je bio pozvan na odlučivanje vojnog roka.

## pouka = ZANIMLIVOSTI = zabava

# Šta se događa kad previše pijemo

Što se događa s alkoholom u našem organizmu kad ga popijemo i što se u tim okolnostima događa s nama?

Evo što o tome kaže učenjak dr. Howard Haggard, jedan od najboljih svjetskih stručnjaka za taj problem.

U času kad iskapimo čašicu rakije, padne nam to žestoko piće u želudac, ostaviši iza sebe u grlu »plamen i trag«. To zna svatko tko je ikad popio čašicu jake rakije. No malo ljudi zna što se događa dalje s rakijom.

Čim je rakija došla u želudac počinju je želučani sokovi razdvajati. Ako se radi o jakoj rakiji sa 50% alkohola, želučani će se sokovi s njom pomiješati i razdijeliti će se sve dotle, dok koncentracija alkohola ne padne svega na 5%.

Što se događa dalje? Ako smo rakiju popili na prazan želudac, otići će oko jedne trećine alkohola ravno u krvotok, jer će ga apsorbarati s tne krvne žilice, kojima je prekrivena unutrašnja strana želučane stijenke. Ostatak će otići iz želuca u tanko crijevo, gdje će ga apsorbarati tamošnje krvne žilice, pa će tako i taj alkohol doći u krvotok. Alkohol je jedina »namirnica« koju organizam apsorbarira direktno, bez posredovanja drugih probavnih organa, i koja dolazi u krvotok izravno iz želuca, odnosno tankog crijeva. To i jest razlog, zašto alkoholna pića djeluju tako brzo.

Zajedno sa krvlju odlazi sada alkohol u jetra, gdje počinje proces njegove oksidacije. Tim procesom pretvara se kemijska energija hrane u toplotu i rad. U jetrima se alkohol spaja s kisikom, točnije rečeno, po jedan atom kisika iz krvi spaja se s dva atoma vodika iz alkohola. Alkohol se tako razbija kao kemijski spoj i pretvara, spajanjem s kisikom, u vodu. U tom se procesu ne upotrebe svi atomi molekule alkohola. Od preostalih nastaje kemijski spoj, koji se dalje oksidira i pretvara naprije u octenu kiselinu, a onda u običnu vodu.

Pijete li polagano i postepeno, jetra će moći oksidirati sav alkohol što ste ga popili, i to istim tempom, kojim ga apsorbarate. Drugim riječima, vi se ne ćete opiti. Međutim, u našem slučaju iskapili ste oko trideset grama jake rakije jednim gutljajem, dakle u sekundi dvije, a jetra mogu »preraditi« takvu količinu alkohola samo pod uvjetom, da je primaju postepeno, u toku čitavog sata. Stoga jetra ne će moći al-

kohol dovoljno brzo oksidirati, pa će znatan dio proći kroz jetra ne-taknut i doći zajedno sa krvlju u srce, koje će ga poslati dalje. Tako će taj alkohol stići u sve dijelove organizma.

Već svega nekoliko minuta nakon prve čašice rakije počinjemo osjećati njezino djelovanje, jer dio alkohola već prolazi kroz sam mozak. Doduše, u krvi se alkohol silno razrijedio, pa njegov postotak, kao nove sastojne krvi iznosi svega nekoliko promila. No, i ta je količina dovoljna da je osjetimo.

Poslije toga postotak alkohola u krvi naglo pada i njegovo djelovanje prestaje, naravno pod uvjetom da ne pijete dalje. Ako ste krupna rasta, djelovanje jedne velike čašice rakije bit će slabije negoli na čovjeka sitna rasta. To je posve logično, jer krupni ljudi imaju u tijelu više krvi i drugih tjelesnih tekućina i sokova, pa se u njihovom organizmu alkohol jače razrijedi.

(Svršetak u slijedećem broju)

## MALI SAVJETI

### NEKOLIKO SAVJETA ZA PRANJE RUBLJA

Kad je voda tvrda za pranje rublja, potrebno je više sapuna da bi voda omeškala. Najbolje sredstvo je natrium-hlorid (dobija se u svakoj apoteci). Dodajte u vodu odmah (pošto ste rublje potopili) 5 grama na 10 litara vode. Dvadeset grama natrium-hlorida na 10 litara vode može se upotrijebiti za dezinfekciju rublja. Upotrebom ovog sredstva rublje se upotrebe ne kvari, naprotiv ono pomaže da se odstrane sve mrlje od voća, čaja, kave i slično.

Dodavanjem čistog terpentina uštedjet ćete sapun, a u isto vrijeme postići ćete da rublje bude vrlo bijelo.

Ako dodate običnog octa u hladnu vodu prilikom ispiranja svilenih tkanina (ili od vještačke svile), on će dobiti lijep sjaj i boje će biti mnogo svježije.

### MUZIKA IZ APARATA ZA SUŠENJE KOSE

U jednom ciriškom frizerskom salonu uvedena je jedna prijatna novina: gvozdena »kape« za sušenje kose pretvorene su, pomoću naročnog uređaja, u neku vrstu radio-aparata. Umjesto dosadašnjeg neprijatnog zujanja, »kapa« emitira muziku, meteorološke izvještaje, vijesti ili praktične savjete za domaćice, odnosno šest različitih radio-programa koji se biraju pritiskom na dugme.

Pri pranju maramica dodajte u vodu limunove kiseline koja će odstraniti mrlje od mastila i dati tkanini bolju mekoću.

Da vam se rublje zimi ne smrzne prilikom sušenja, dodajte u vodu za ispiranje gust rastvor u kuhane kuhinjske soli.

Požutjelom rublju vratit ćete bjelinu, ako u vodu dodate jednu kašičicu terpentina i kašičicu špirita.

### STOLARSKO TUTKALO I DONOVI CIPELA

Da bi donovi što duže trajali, treba ih nove namazati vrelim gustim stolarskim tutkalom. Poslije mazanja pustiti da se donovi osuše. Poslije ovoga ne će propuštati vlagu.

Ako su korice na knjigama izbledele od svjetlosti, ili uprljane od prašine, od ruku za vrijeme čitanja, prebrišite ih mekom krpom ovlaženom alkoholom, pa će im se povratiti nekadašnji izgled.

### ŠTIRKANJE TANKIH I ŠARENIH TKANINA

Za tanke tkanine, štirak treba pomiješati mlijekom sa koga je skinuta navlaka. Glačati materiju sa naličja.

Osjetljive tanke materije štiraju se u šećernoj vodi ili u štirku pomješano sa mlijekom.

Boje šarenih tkanina (cicevi, zefiri), bit će jasnije kad se u štirak doda nešto stipse. (S. S.)

U pripremama za predstojeće prvenstvo

## Igra nije zadovoljila

Na stadionu »Rade Končar« u pripremama za predstojeće prvenstvo odigran je u nedjelju prijateljski nogometni susret između »Hajduka« i »Šibenika«. Susret je završio pobjedom »Hajduka« sa 5:1. Zgoditice su postigli za »Hajduk« Papec u 14., 43. i 43. minuti, Vidošević u 29. i Šupe (autogol) u 71. minuti, a Stošić u 87. minuti za »Šibenik«. Pred oko 1500 gledalaca susret je dobro vodio Crnogača.

»Hajduk«: Jurić, Brkljača, Grčić, Kurir, Aljinović, Zanečić, Vastić, Vičević, Papec, Vidošević, Garov (Kragić).

»Šibenik«: Bašić, Šupe, Iljadica, Bego, Šijaković, Tambača, Zorić, Cvitanović, Đurić, Tedling, Stošić.

U nedjelju smo poslije duže stanke imali prilike vidjeti splitskog »Hajduka« i domaći tim »Šibenika«. Što da kažemo o tom prijateljskom susretu? Ne ćemo pogriješiti ako istaknemo, da nas utakmica u cjelini nije zadovoljila. Osobito pak što se tiče domaćeg jedanaestorice, koja je naročito u prvom dijelu igrala bezvoljno i ne borbenu. U momčadi »Hajduka«, osim izvanrednih proigravanja Vidoševića i Papeca, odličnih bjezgova ovog posljednjeg i sigurne obrane mladog Jurića, drugo ništa namo zapazili. Istina, Splitsani su nastupili prilično hendicirani odsustvom svojih prvotimaca Repca, Krstulovića, Radovića i Vulića, ali to ih ne može opravdati za napadno slabu igru koju su predveli u drugom poluvremenu, kada je »Šibenik« jače »zagrizao« i većim dijelom bio premoćnija ekipa. U tom razdoblju u timu »Šibenika« igrali su još Rak, Pralija, Živković, Rora i Orošnjak.

U prvih deset minuta »Šibenik« je bio opasniji pred golom i samo solidnoj obrani Jurića ima se zahvaliti da gosti nisu u dva navrata poslali sa centra. To je bilo naprije u 5. minuti, kad je Zorić oštro odapeo, a pet minuta kasnije nakon izvedenog kornera Jurić se ponovno istakao obranivši precizan udarac, koji je Đurić uputio glavom pod sam prečku. Odmah zatim domaći su popustili i »Hajduk« je preuzeo inicijativu koju je

zadržao gotovo do odmora. U 14. minuti Papec je postigao vodstvo za svoju momčad. U 20. minuti Jurić je padom u noge spriječio zgoditak, a ubrzo zatim Vidošević je povicio na 2:0. Ovaj zgoditak je plod pogrešne igre obrambenog reda domaćih. U 33. minuti Papec je iz solo akcije pogodio mrežu, a tri minute prije polaska na odmor isti igrač je povicio rezultat na 4:0.

Do 65. minute obje momčadi izevele su po dva udara sa ugla koji su ostali neiskorišteni. Poslije jedne brze kombinacije Tedling se uspio probiti i nakon što je svladao

i posljednju prepreku — Jurića, glavom je tukao u prazan gol. Lop-ta je, udarivši o stativu, otišla u golaut. Do petog zgoditka, koji je zbog nesmotrenosti postigao Šupe, navalni igrači domaćih propustili su nekoliko lijepih prilika da smanje rezultat. U 87. minuti, u jeku stalnih napada »Šibenika« Stošić je pronašao put do mreže, postigavši počasni zgoditak.

Kod »Hajduka« su solidnu igru pružili Papec, Vidošević i Jurić, a kod »Šibenika« su zadovoljniji Đurić, Bego, Šijaković i Tedling. (J. J.)

## U Kninu otvoreno strelište

U čast Dana ustanka u Kninu je 27. jula svečano otvoreno novo strelište, koje je izgrađeno streljačko društvo »Boško Žunić« u Marunušiću blizu Atlagića monta. Tom prilikom je održano streljačko takmičenje u kome su nastupile ekipe iz Siverića, Šibenika, Zadra i Knina.

U gadanju »Titova meta« najbolje rezultate postigla je ekipa Zadra, koja je sa 605 krugova osvojila prvo mjesto, druga je ekipa Knina I. sa 523 kruga, treći je Šibenik sa 518, četvrti Siverić sa 421 i peti Knin II. sa 349 krugova.

Od pojedinaca najbolje su se plasirali Jovan Popov, Zadar, 215 krugova, Slavko Jerčić, Zadar 201, Milorad Novaković, Zadar 189, Mi-

»RUDAR« - »TROGLAV« (Livno) 2:1

Utakmica za Jugocup. Igrano u Livnu pred oko 1000 gledalaca. Strijelci: Mileta i Ramljak II. za »Rudara«, a Šešum za »Troglav«. Igra je počela veoma ležerno. »Troglav« je preko Šešuma došao u vodstvo 1:0. Izjednačio je Mileta. S rezultatom 1:1 otišlo se na odmor.

U II. poluvremenu igra je bila uglavnom izjednačena sa najmjeničnim napadima, od kojih su »Rudarevi« bili kudikamo opasniji i bolje organizirani. Pobjedonosni gol postigao je Ramljak II. »Rudar« je bio tehnički bolja momčad, dok »Troglav« osim borbenosti nije ništa pokazao. (S. Č.)

NK »RUDAR« SE PRIPREMA

Prije 15 dana NK »Rudar« iz Siverića otpočeo je sa pripremama za predstojeće prvenstvo Podsavezne lige Split. Svi igrači su na okupu, koji treniraju pod vodstvom trenera Šime Dujila. U pravu kluba su optimisti. Evo što kažu:

— Tokom prošlog prvenstva igrači su stekli potrebnu rutinu. Kondicija i moral su na visini. Momčad je uigrana. Sve to uz solidnu tehničku spremu daje velike nade za dobar plasman. Ni prvo mjesto nije isključeno. (D.Č.)

lojko Dronjak, Knin 184, Ante Aničić, Šibenik 182 kruga.

Nakon toga je nastavljeno gadanje pištoljem u »Narodnu metu« sa 25 metara. Prva ekipa je Knin I. sa 114 krugova, 2. Zadar sa 89, treći Siverić 85, četvrti Knin II. 79, peti Šibenik sa 66 krugova.

Najbolji pojedinci u gadanju pištoljem bili su Milan Glumčić, Knin sa 67 krugova, Mileta, Siverić 65, Tomić, Knin i Novaković, Zadar po 51, Bura, Šibenik i Dronjak, Knin po 47 i t. d.

»SOŠK« (Skradin) - »TEPLJUH« 3:2

U okviru proslave Dana ustanka naroda Hrvatske nogometna ekipa Tepljuha gostovala je u Skradinu, gdje je u prijateljskom susretu poražena od tamošnjeg »SOŠK«-a sa 2:3 (1:0). Golove su postigli: Vukelić i C. Colović za Tepljuh, a Bačić 2 (1 iz 11m) i Zura za »SOŠK«-a.

Kod Tepljuha su se istakli Đorđe Colović i Grubač, a kod »SOŠK«-a lijevo krilo i lijeva spojka. (D. Č.)

ZAHVALA

Povodom smrti našeg nezaboravnog supruga, brata, strica i rodaka ING. MIRKA ŠARIĆA P. MARKA zahvaljujemo svim rođacima, prijateljima i znancima koji su ispratili našeg dragog pokojnika na vječni počinak i izrazili saučesće.

Tugujuća obitelj

ZAHVALA

Prigodom nenadne smrti našeg nezaboravnog oca

JERE MATULOVIĆA P. PETRA toplo se zahvaljujemo svim prijateljima i rođacima koji su nam izrazili saučesće i dragog nam pokojnika ispratili na vječni počnak. Također dugujemo zahvalnost Bojadarskoj zadrugi, Upravi stambene zajednice i Ivj Salvezani na upućenim vijencima i izrazima saučesća.

Ožalošćeni sinovi i kćeri

### ELEKTRONSKI MOZAK JSORTIRA POŠTU

Centralna pošta u Otavi, glavnom gradu Kanade, dobila je novog »službenika«, jedan elektronski mozak koji poštanske pošiljke automatski sortira po poštanskim rejonima i pojedinaim raznosacima. Za jedan čas mašina može da sortira 40.000 pisama. Proces sortiranja ima dvije faze. Naprije jedna mašina za šifriranje obilježni nevidljivim mastilom adresu svakoga pisma, i to šiframa koje elektronski mozak zna da »čita«. Tako obilježene pošiljke prelaze zatim preko jednog konvejera (beskrajne trake), prilikom čega elektronski mozak obavlja djelovanje pisama prema rejonima i raznosacima. Uskoro će elektronski poštar biti postavljeni u svim većim kanadskim gradovima.

### NEZAPAMČEN ŠUMSKI POŽAR NA ALJASCI

Već nekoliko dana u unutrašnjosti poluotoka Aljaska bijesne, po razmjerima nezapamćeni, šumski požari. Vatra je zahvatila 200.000 hektara šume i, sudeći prema zvaničnim izvještajima, borba protiv nje dosad nije dala nikakvih rezultata.

Najopasniji požar bijesni u oblasti Slihtjuta (Sleetmute), nekih 450 kilometara sjeverno od Enkeridža (Anchorage), najvećeg naselja na Aljasci. Ovaj požar, kojim je zahvaćeno 40.000 hektara, širi se dužinom od 15 kilometara, obuhvatajući za jedan sat 400 novih hektara šume. Drugi veliki centar požara nalaz, se kod Kaltaga (Kaltag), jednog naselja na rijeci Jukonu. I ovaj požar još nije lokaliziran, mada se ne širi tako brzo.

### ULOVLJEN BIJELI KIT

Stodvadesetpet kilometara jugoistočno od luke Derban, jedan južno-lafričanski brod-ktolovac ulovio je harpunom jednog potpunog bijelog kita. Kitovi-albinosi, koji imaju bijelo tijelo i crvene oči, izvanredno su rijetki. Ulovljeni primjerak bio je težak preko 60 tona.

### NEZAPAMČENA ZIMA U JUŽNOJ AFRICI

Dok je u Evropi vladala jaka vrućina, Južna Afrika preživljavala je tako oštru zimu kakva se ne pamti za posljednjih četrdeset godina. Poslije neobičajeno jakih noćnih mrazeva i kiše koja je danima padala u Transvalu, Natalu i Oranžu počeo je da pada snijeg. Snježni pokrivač dostigao je prosječno debljinu od 25 centimetara. Putevi između Transvala i Natala zakrčeni su snježnim smetovima koji su na nekim mjestima visoki preko šest metara. Na putu između Ledimista i Njukasla bilo je početkom jula zatrpano preko 400 automobila. Autostrada između Johannesburga i Derbina bila je neprohodna na dužini od 80 kilometara, a vozovi su saobraćali s velikim zakašnjenjima.

»ŠIBENSKI LIST«  
organ Socijalističkog saveza radnog naroda kotara Šibenik  
Uređuje redakcijski kolegij  
Glavni i odgovorni urednik:  
Nikola Bego  
Uredništvo: Šibenik — Ulica  
Jelke Bučić 5 — Tel. br. 5-62  
Tekući račun: Komunalna banka  
Šibenik br. 47-KB-15-2-182  
Rukopisi se ne vraćaju  
Pretpлата za tri mjeseca 130,  
za pola godine 260, a jednu  
godinu 520 dinara  
Tisak: »Stampar Šibenik«